

b 1 1/2
1/2

K32/22

s63 (1)

B. Mgorosi

1.

116

7/22
Lebollo at. Flatsane's.
Polelo ka ga Ba ga Flatsane

Ba ga Flatsane e ne e le Matebele a a tsamaeang le lehatshe 'me a tllhasela merahe e mengoe. Kgosi ea bone e ne e le Flatsane, 'me a hitlha mo lehatshing ja Lesotho, 'me a loa le kgosi Moshoeshoe. Irile ha Moshoeshoe a ba tllhatse a ba naea lehatshe lengoe ja gagoe je le koa meleloaneng ea Lesotho le Natal, gore ba dule gone. Lehatshe leo le bidioa Madingoaneng, gonne Flatsane e le letebele la ga Ledingoana. 'Me Madingoaneng e ne e le Motloko: 'me a busa lehatshe la Madingoaneng. Flatsane e ne e le moroa Tshotetse. E ne e le morae oo sa itseng lehoka ja Modimo, ba bolotsa Bogoera le Bojale. E ne e re ha Bogoera bo bolola, go rongoe monna gore a eš go itsise kgosi e ngoe ea bōne. E ne e re, ha a sa tla kgakala, a semelele kobo ea gagoe, 'me a ope mogolokoane a tsholetse molamo 'me a ipoke. Ha a hitlha mo kgosing a re: "Go tiloe ke tle go go bolelela gore basimane bale baa taena" a hateloa didiba (go riteloa majaloe) ka tsatsi la ntlha; ekare ka Labobedi a ba a apeoa; 'me jaanong di ile Madingoaneng. Ka mosho oa Moqebelo di ea Miding di ile go tllhatlhosa masa. Basimane ba ne ba tle ba tshotse dikgong tse di telele tse di kima e le tse ba tlaa agang ntlo ea bogoera k ka tšōne. Pōš e ne e belega di thapo tse di ileng go aga ntlo. 'Me e re ha go hitlhoa koa thabeng ga agioe ntlo, 'me pōš eeo e tllhajo. Nama ea ešna e besioe ka molelo o mogolo, oo besitsoeng ka dikgong tsa mehuta eotlhe. Nama ea ešne e ne e kopangoa le dinama tsa dilumi tšotlhe le dibatana tšohle tse di bogale; jaaka Nkoe le tau.

2.

Ba neoe nama eeo ba e je e le ntšho. Banna ba ba ne ba ba isa basimane ba bogoera, ba ne ba le bogale thata, ba letleletsoe go tsaea marumō, melamu, le dithobolo. Kgosi e ne e ba neile molao oa gore motho eo mongoe le eo mongoe eo ba umōnang ba mmolaš. E ne e re ka bosigo joa letsatsi leo basadi ba lale ba bine, ba duduetša ba tllhabile mekgosi e megolo thata; gabš go besitsoe molelo o mogolo go diroa Ledingoana. Banna ba k ne ba ipoka ba bina. Pina ea bōne e ngoe ke ee:-

Hoo kgomo tsa rona di kae?

/Ba bangwe.....

Ba bangwe ba dumele ko tlhatshe ba re:-

Hoo - ho - ho - ho - ha

Tsa e tlhaba khunoana,

Tsa kaleketla tsa isa lekgoareng

Makelebetla kgomo tsa nare.

Basimane bao ba ne ba dula kgoedi tse thataro koa thabeng. E re ha ba di heditse ba dule gone matsatsi a se kae go bo go rongoa motho go ea go itsise kgosi. E ne e re ha a hitlha koa kgosing a re: "Ka mosho go hisioa diqalaana. Gono go besioa molelo o mogolo gone, go hisioa ntlo ea bone le dikobo tsa bone, 'me ba sie ba tlotsitsoe ka letsoku mo ditlhogong, ba tshasitsoe sibilo mo mmeleng. Ba ne ba apesioa dikobo tsa dinku di tlotsitsoe ka letsoku, ba tseile melamu ea dikotonyana jaanong ba ithoke ba ipoke. Ka nako eeo, ba ne ba sa je dijo tse di taididi kgotsa nama e e letseng; ha ese tse dijo tse di molelo hela go hitlhela ba ba ba hetsa bogoera. Jaanong e be e se basimane, 'me e be e le banna jaanong.

END. S. 63.